

## Datasheet for 76650-0030

### General Information

<b>Part Number:</b>	76650-0030
<b>Manufacturer:</b>	Molex / Waldom
<b>Title:</b>	Solderless Terminals
<b>Description:</b>	Assorted Non-Insulated and PVC Insulated Quick Disconnect, Ring, Spade and Butt Splice Terminals. Nylon Insulated Closed-End Terminals, with Universal Crimping Tool
<b>Product Family:</b>	Solderless Terminals
<b>Certificates:</b>	(Molex Parts within this kit) - EU RoHS Compliant, and UL
<b>Country of Origin:</b>	Kit assembled in U.S.A.

### Specifications

#### Design

<b>Configuration:</b>	Wire-to-Wire, Wire-to-Board / Solderless Terminals
<b>Size(s):</b>	.250", # 6 and # 10
<b>Insulation:</b>	PVC (except Nylon Closed-end) and non-insulated
<b>Current Rating:</b>	Per (Proper) Wire Specification
<b>Voltage:</b>	600 Volts
<b>Wire size:</b>	(22-18) and (16-14)

### Product Highlights

Quick disconnects allow for quickly connecting or disconnecting a terminal. The front end of the terminal has a female-type receptacle which allows the terminal to slide onto and off of a male blade.

Spades have the open tongue end used for rapid insertion on the mounting screw. The spade is usually used on free standing studs.

Butt Splices allow two stripped wires to be inserted into each end and "butt" in the center, with the crimp securing both wires together.

### Features and Benefits

### Applications

### Datasheet for 76650-0030

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Terminals employ the full barrel length that eliminates costly and time consuming location when crimping</li><li>• Finest quality electrolytic copper</li><li>• One-piece design, butted seam</li><li>• The Spade's open tongue end is for rapid insertion on the mounting screw / stud</li><li>• The basic Ring Tongue type is the safest and most reliable because it cannot be disconnected unless the screw is completely removed.</li><li>• Block Spades are designed for use in terminal blocks</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• MRO (Maintenance Repair and Operations)</li><li>• Consumer applications</li><li>• Power applications</li><li>• Motor applications</li><li>• Powertrains</li><li>• Transportation</li><li>• Construction / Mining</li><li>• Energy / Power</li><li>• Production Equipment</li><li>• Instrumentation</li><li>• Environmental Equipment and Controls</li><li>• Blower Motors</li></ul> |
|---|---|

## Datasheet for 76650-0030

### Bill of Materials for Part No. 76650-0030

Molex Part No.	Country of Origin	Description	Quantity in Kit
19016-0111	USA	Non-insulated .250" Female Quick Disconnects, 16-14 AWG	20
19017-0037	USA	Insulated .250" Female Quick Disconnects, 16-14 AWG	20
19022-0018	USA	Non-insulated .250" Male Quick Disconnects, 16-14 AWG	20
19023-0012	USA	Insulated .250" Male Quick Disconnects, 16-14 AWG	20
19044-0032	USA	Non-insulated #6 Ring Tongue Terminals, 22-18 AWG	20
19044-0068	USA	Non-insulated #10 Ring Tongue Terminals, 22-18 AWG	20
19044-0072	USA	Non-insulated #6 Ring Tongue Terminals, 16-14 AWG	20
19044-0152	USA	Non-insulated #10 Ring Tongue Terminals, 16-14 AWG	20
19054-0035	USA	Insulated #6 Ring Tongue Terminals, 22-18 AWG	20
19054-0039	USA	Insulated #10 Ring Tongue Terminals, 22-18 AWG	20
19054-0081	USA	Insulated #6 Ring Tongue Terminals, 16-14 AWG	20
19054-0113	USA	Insulated #10 Ring Tongue Terminals, 16-14 AWG	20
19119-0004	USA	Insulated #6 Flanged Block Spade Terminals, 22-18 AWG	20
19118-0021	USA	Non-insulated #6 Flanged Block Spade Terminals, 22-18 AWG	20
19128-0021	USA	Non-insulated #6 Block Spade Terminals, 16-14 AWG	20
19130-0044	USA	Insulated #6 Block Spade Terminals, 16-14 AWG	20
19130-0046	USA	Insulated #10 Block Spade Terminals, 16-14 AWG	20
19146-0037	USA	Non-insulated #10 Block Spade Terminals, 16-14 AWG	20
19154-0004	USA	Insulated Butt Splice Connectors, 22-18 AWG	20
19154-0015	USA	Insulated Butt Splice Connectors, 16-14 AWG	20
19160-0002	USA	Insulated Nylon Closed-end Connectors, 16-14 AWG	20
19189-0002	USA	Non-insulated Butt Splice Connectors, 22-18 AWG	20
19189-0008	USA	Non-insulated Butt Splice Connectors, 16-14 AWG	20
CT-4071-1R^	Taiwan	Universal Hand Crimping Tool, 22-10 AWG	1

^ = Tool Provided by Waldom

## Datasheet for 76650-0030

### Recommended Molex Tool(s) for Part No. 76650-0030\*

Molex Part No.	Country of Origin	Description
64001-0100 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-1990)
64001-0200 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-1991)
64001-0300 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-1993)
64001-1400 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-2100)
64001-2000 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-5758)
64003-0100 *	USA	Hand Crimp Tool (RHT-1992)

\*Tool(s) not included in kit. Tool(s) ordered separately.